


Khomphutha ke motšhene wa go šoma ka tshedimošo. Ye ke mehuta ye mene ya dikhomphutha:

Khomphutha ya go šikarwa (1)

Tesekethopo (2)

Mogalathekeng (3)


Thabolete (4)



O lebelela tshedimošo sekirining (5).

O tlanya tshedimošo khipotong (6).

O šomiša maose go go hlaha mo sekirining. (7)



O sepetša maose ge o lebeletše sekirini.

O kgetha tshedimošo sekirining ka go tobetša le go kgotla konotswana ya maose ka monwana wa gago.



Dikhomphutha tše dintši tša go šikarwa di na le
phetekgwathwa (8) sebakeng sa maose.

O sepetša monwana wa gago go putla phetekgwathwa.


O tobetša gabonolo go kgotla go tshedimošo.



Lebelela khipoto gore o hwetše dikonotswana tša go ba le:


1. ditlhaka
2. dinomoro
3. maswaodikga

Dikonotswana tše di go thuša gore o tlanye tshedimošo khomphutheng.




Lebelela khipoto ya mogalathekeng wo.

Mo sekirining sa mogalathekeng, o ka tlanya ka menwana
ya gago ya megogorupo fela.



Dikhomphuta tše dingwe di na le sekirini sa go kgwathwa (9). Go swana le dithebolete le megalathekeng.

O šomiša monwana le mogogorupo ge o šoma ka tshedimošo mo sekirining sa go kgwathwa.




Go godiša seswantšho, o sepetša monwana le mogogorupo ka go e phatlalatša.

Go nyenyefatša seswantšho, sepetša monwana le mogogorupo mmogo.



Re šomiša dikhomphutha go šoma le go ithuta. Re šomiša dikhomphutha go boledišana.

Re šomiša dikhomphutha go ithuta le go ithabiša.



Leina le lengwe la khomphutha ke sedirišwa.

Na ba lapa la geno ba šomiša didirišwa dife, le gona ba di
šomišetša eng?



—Dipotšišo



1. Thala seswantšho sa khomphutha gomme o laetše:
 - a. khiipoto
 - b. maose
 - c. sekirini
2. Bolela gore o šomiša bjang tše di latelago:
 - a. khiipoto?
 - b. maose?
 - c. sekirini?



—Puku ye ke ye nngwe ya tlhatlamano ya dipuku tše nne tša go tsebiša direrwa tša thekenolotši ya khomphutha.

Puku ye ya dikanegelo e hlmetšwe ba Zenex Ulwazi Lwethu bjalo ka projeke ya didirišwa tša go bala ka 2021.